

**ZAKON
O SOCIJALNOM STANOVANJU**

Predmet

Član 1

Ovim zakonom ure uju se uslovi za odr0ivi razvoj socijalnog stanovanja, korisnici, na in obezbje enja i koriz enja sredstava i druga pitanja od zna aja za socijalno stanovanje.

Socijalno stanovanje

Član 2

Socijalno stanovanje u smislu ovog zakona, jeste stanovanje odgovaraju eg standarda koje se obezbje uje uz podrzku dr0ave, odnosno jedinice lokalne samouprave, pojedincima ili doma instvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da rijeze stambeno pitanje po tr0iznim uslovima.

Stanovanje odgovaraju eg standarda iz stava 1 ovog lana je stanovanje koje je u skladu sa na elima: dostupnosti, pravne sigurnosti, pristupa nosti stana za lica sa smetnjama u kretanju, zaztite javnog interesa, stabilnosti i trajnosti objekata, aseizmi kog projektovanja i gra enja objekata, zaztite zdravlja, zaztiteivotne sredine i prostora, zaztite od prirodnih i tehni ko-tehnolozkih nesre a, zaztite od po0ara, eksplozija i industrijskih incidenata, topotne zaztite, energetske efikasnosti i zaztite od buke i vibracija.

Pravo na rješavanje stambenih potreba

Član 3

Pravo na rjezavanje stambenih potreba, u skladu sa ovim zakonom, imaju lica koja nemaju rijezeno stambeno pitanje, odnosno imaju rijezeno stambeno pitanje bez odgovaraju eg standarda, i koja iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da rijeze stambeno pitanje po tr0iznim uslovima (u daljem tekstu: korisnici).

Prava iz stava 1 ovog zakona moe ostvariti crnogorski dr0avljanin sa prebivaliztem na teritoriji Crne Gore, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo iz stava 1 ovog lana moe da ostvari i stranac u skladu sa zakonom i me unarodnim ugovorom.

Nacionalni program socijalnog stanovanja

Član 4

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove stanovanja, jednom godišnje donosi Nacionalni program socijalnog stanovanja, koji sadrži:

- prioritetne ciljne grupe kojima će se rjezavati stambena potreba u skladu sa ovim zakonom,
- okvirne kriterijume za utvrđivanje reda prvenstva pri izboru korisnika programa,
- obim sredstava i kriterijume pod kojima se sredstva utvrđena programom mogu koristiti, i
- uslove odobravanja i vršanja sredstava.

Nadležnost

Član 5

Organ državne uprave nadležan za poslove stanovanja, u skladu sa Nacionalnim programom socijalnog stanovanja iz člana 4 ovog zakona, vrzi:

- 1) pripremu modela finansiranja programa socijalnog stanovanja,
- 2) izbor programa socijalnog stanovanja koji ispunjavaju uslove za finansiranje,
- 3) kontrolu realizacije programa sa stanovizta ostvarivanja ciljeva i zadataka razvoja socijalnog stanovanja, i
- 4) prućanje stručne pomoći i tehničke podrške u izradi i realizaciji programa socijalnog stanovanja.

Lokalni program socijalnog stanovanja

Član 6

Jedinica lokalne samouprave jednom godišnje donosi lokalni program socijalnog stanovanja, u skladu sa programom iz člana 4 ovog zakona.

Član 7

Jedinica lokalne samouprave vrzi poslove obezbjeđivanja uslova za socijalno stanovanje i koristiće sredstava za namjene utvrđene ovim zakonom, u skladu sa programom iz člana 6 ovog zakona na način što:

- 1) prikuplja podatke potrebne za izradu i utvrđivanje stambene politike lokalne samouprave (snimanje i analiza postojećeg stambenog fonda i stambenih potreba i dr.),
- 2) upravlja projektima izgradnje stanova i dodjeli građevinskog materijala za socijalno stanovanje za izdavanje u zakup,
- 3) upravlja izgradnjom stanova za prodaju pod neprofitnim uslovima i ugovara prodaju tih stanova,
- 4) izrađuje programe za realizaciju utvrđene stambene politike lokalne samouprave,

- 5) vrzi upravljanje u vezi sa koriz enjem i odr0avanjem stanova za socijalno stanovanje koji se daju u zakup (naplata zakupnine, otplata kredita, organizovanje poslova odr0avanja stanova i dr.),
- 6) obavlja poslove koji se odnose na izbor stanova za socijalno stanovanje, ugovaranje zakupa i kupovine stanova, naplate zakupnine, u saradnji sa institucijama socijalne zaziti i organima lokalne samouprave,
- 7) razvija nove programe finansiranja socijalnog stanovanja i podstite e partnerski odnos izme u javnog, privatnog i neprofitnog sektora u oblasti socijalnog stanovanja, i
- 8) obavlja i druge poslove u oblasti stanovanja od zna aja za jedinicu lokalne samouprave.

Kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva

Član 8

Rjezavanje stambenih potreba korisnika vrzi se primjenom sljede ih kriterijuma:

- 1) stambena situacija,
- 2) visina prihoda i imovinsko stanje,
- 3) du0ina prebivalizta ili boravista u kontinuitetu, u mjestu rjezavanja stambene potrebe,
- 4) broj lanova porodi nog doma instva,
- 5) invalidnost,
- 6) zdravstveno stanje, i
- 7) godine starosti korisnika.

Vlada propisuje bli0e kriterijume za utvrivanje reda prvenstva, na in i uslove za rjezavanje stambenih potreba korisnika, u skladu sa stavom 1 ovog lana, u okviru svakog posebnog programa socijalnog stanovanja za ije je sprovo enje nadle0na.

Jedinica lokalne samouprave propisuje bli0e kriterijume za utvrivanje reda prvenstva, na in i uslove za rjezavanje stambenih potreba korisnika, u skladu sa stavom 1 ovog lana, u okviru svakog posebnog programa socijalnog stanovanja za ije je sprovo enje nadle0na.

Porodično domaćinstvo

Član 9

lanovima porodi nog doma instva u smislu ovog zakona smatraju se lica koja sa korisnikom Oive u zajedni kom doma instvu i to:

- bra ni drug ili lice koje sa korisnikom Oivi u vanbra noj zajednici,
- djeca ro ena u braku ili van braka, usvojena ili pastor ad, i
- druga lica koja je korisnik ili njegov bra ni drug du0an po zakonu da izdr0ava.

Način rješavanja stambenih potreba

Član 10

Rjezavanje stambenih potreba u skladu sa ovim zakonom obezbje uje se:

- kupovinom ili izgradnjom stanova za socijalno stanovanje radi davanja u zakup,

- davanjem subvencija za kupovinu stanova pod povoljnijim uslovima, u skladu sa zakonom,
- odobravanjem dugoro nih kredita privrednim družtvima, fizičkim i pravnim licima i stambenim zadrugama radi obezbjeivanja stanova za socijalno stanovanje,
- odobravanjem sredstava za uspostavljanje partnerstva javnog, privatnog i neprofitnog sektora, u oblasti socijalnog stanovanja,
- dodjelom građevinskog zemljišta u zakup za izgradnju stambenih objekata odnosno stanova za socijalno stanovanje, i
- dodjelom građevinskog materijala za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg stambenog objekta.

Sredstva

Član 11

Sredstva za rjezavanje stambenih potreba u skladu sa ovim zakonom, obezbjeuju se iz:

- budžeta Crne Gore,
- budžeta jedinica lokalne samouprave,
- donacija,
- kreditnih sredstava, i
- drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Bilo mjerila i kriterijumi za korizenzije sredstava iz stava 1 ovog člana, u okviru posebnog programa socijalnog stanovanja koji sprovodi Vlada, utvrđuju se propisom Vlade.

Bilo mjerila i kriterijumi za korizenzije sredstava iz stava 1 ovog člana, u okviru posebnog programa socijalnog stanovanja, koji sprovodi jedinica lokalne samouprave, utvrđuju se propisom jedinice lokalne samouprave.

Zakup

Član 12

Pravo na zakup stana za socijalno stanovanje (u daljem tekstu: zaštiti eni zakup) može se i korisnik programa socijalnog stanovanja iz čl. 4 i 6 ovog zakona na osnovu odluke organa lokalne uprave nadležnog za poslove stanovanja (u daljem tekstu: nadležni organ lokalne uprave).

Postupak ostvarivanja prava na zakup

Član 13

Postupak ostvarivanja prava na zakup stana za socijalno stanovanje pokreće nadležni organ lokalne uprave, na osnovu programa socijalnog stanovanja iz čl. 4 i 6 ovog zakona.

Organ nadležan za sprovođenje postupka vrzi sljedeće poslove:

- objavljuje javni poziv za dodjelu stanova u zakup, u skladu sa programom socijalnog stanovanja,

- utvr uje red prvenstva za dodjelu stanova u zakup, i
- zaklju uje ugovor o zakupu sa korisnikom.

Postupak iz stava 1 ovog lana se pokre e javnim pozivom koji sadr0i:

- kriterijume na osnovu kojih e se odrediti grupa korisnika koji imaju pravo na zakup stana za socijalno stanovanje, u skladu sa programom socijalnog stanovanja na osnovu kojeg se se vrzi dodjela stanova,
- broj i strukturu stambenih jedinica koje e biti dodijeljene u zakup,
- dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev za dodjelu stana u zakup,
- upozorenje da se zahtjev korisnika ija je dokumentacija nepotpuna ili neblagovremeno dostavljena ne e razmatrati,
- vrijeme trajanja poziva,
- mjesto i vrijeme prijema dokumentacije,
- osnovne elemente ugovora o zakupu (ugovorne strane, ugovorne obezeze, visina zakupnine, zabrane i ograni enja, i sl.).

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli nadle0nog organa lokalne uprave, Centra za socijalni rad i u jednom ztamprenom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore.

Postupak utvr ivanja reda prvenstva korisnika za ostvarivanje prava na zakup stana, sprovodi se u skladu sa propisom iz lana 8 stav 2 ovog zakona, za programe socijalnog stanovanja za ije je sprovo enje nadle0na Vlada.

Postupak utvr ivanja reda prvenstva korisnika za ostvarivanje prava na zakup stana, sprovodi se u skladu sa propisom iz lana 8 stav 3 ovog zakona, za programe socijalnog stanovanja za ije je sprovo enje nadle0na jedinica lokalne samouprave.

Ugovor o zakupu

Član 14

Korisnik programa socijalnog stanovanja kome je odlukom nadle0nog organa lokalne uprave utvr eno pravo na zakup stana, du0an je da u roku od 30 dana od dana kona nosti odluke, zaklju i ugovor o zazti enom zakupu sa nadle0nim organom lokalne uprave, odnosno stambenom agencijom ili drugim pravnim licem kome je prenijeto ovlast enje za sklapanje ugovora, u skladu sa zakonom.

Ugovor o zakupu se zaklju uje na neodre eno vrijeme.

Ugovor iz stava 1 ovog lana obavezno sadr0i podatke o osobama koje e zajedno sa zakupcem koristiti stan, odnosno koje Oive sa zakupcem u istom doma instvu.

Nadle0ni organ lokalne uprave vodi evidenciju zaklju enih ugovora o zazti enom zakupu po osnovu socijalnog stanovanja.

Na ugovor o zazti enom zakupu, primjenjuju se odredbe zakona kojim se ure uju obligacioni odnosi, ako ovim zakonom nije druga ije ure eno.

Provjera ispunjenosti uslova

Član 15

Zazti eni zakupac du0an je da svake dvije godine, na poziv nadle0nog organa lokalne uprave, dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za koriz enje prava na zazti eni zakup.

Nadle0ni organ lokalne uprave, du0an je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja dokaza iz stava 1 ovog lana, doneše rjezenje kojim e odlu iti o ispunjenosti uslova za koriz enje prava na zazti eni zakup.

Nadle0ni organ lokalne uprave e po slu0benoj du0nosti, u roku od osam dana od saznanja da zazti eni zakupac ne ispunjava uslove za koriz enje prava na zazti eni zakup, pokrenuti postupak za preispitivanje ispunjenosti uslova za koriz enje prava na zazti eni zakup, skladu sa stavom 1 ovog lana.

Zabrana otkupa i druga ograničenja

Član 16

Stanovi za socijalno stanovanje pribavljeni sredstvima obezbije enim u skladu sa ovim zakonom, koji se daju u zakup, ne mogu se otkupljivati, nasle ivati, davati u podzakup i davati u vlasniztvu.

Korisnici stanova za socijalno stanovanje ne mogu davati u podzakup ili otu ivati stan koji im je dodijeljen u zakup u skladu sa ovim zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog lana, objekti izgra eni na zemljiztu koje je dodijeljeno u zakup korisniku programa socijalnog stanovanja, mogu pre i u svojinu korisnika, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog lana, objekti izgra eni na zemljiztu u svojini korisnika programa socijalnog stanovanja gra evinskim materijalom dodijeljenim u skladu sa ovim zakonom, mogu pre i u svojinu korisnika, u skladu sa zakonom.

Površina stana

Član 17

Korisnicima programa socijalnog stanovanja mo0e se dodijeliti stambeni prostor ili gra evinski materijal za izgradnju stambenog prostora, povrzine najvize do 25 m^2 za jedno lano doma instvo, a najvize 7 m^2 za svakog slede eg lana porodice.

Ukupna povrzina stambenog prostora ne mo0e biti ve a od od 85m^2 .

Zakupnina

Član 18

Za zakup stana koji je dodijeljen u skladu sa ovim zakonom, pla a se zakupnina koja se odre uje u zavisnosti od opremljenosti stana, iskoristivosti stana, trozkova odr0avanja zajedni kih djelova stambene zgrade i plate0nih mogu nosti porodi nog doma instva zazti enog zakupca (u daljem tekstu: zazti ena zakupnina).

Zazti ena zakupnina ne mo0e biti manja od iznosa potrebnog za podmirenje trozkova redovnog odr0avanja stambene zgrade, u skladu sa zakonom kojim se ure uju prava i obaveze eta0nih vlasnika u pogledu odr0avanja stambene zgrade i zajedni kih djelova stambene zgrade.

Maksimalna cijena zakupnine ne mo0e biti ve a od desetostrukog minimalnog iznosa zakupnine po m^2 , utvr enog u skladu sa stavom 2 ovog lana.

Bli0a mjerila i kriterijumi za utvr ivanje visine zazti ene zakupnine utvr uju se propisom nadle0nog organa jedinice lokalne samouprave.

Promjena iznosa zaštićene zakupnine

Član 19

Ako se zbog izmjene propisa iz lana 18 stav 4 ovog zakona promijeni iznos zazti ene zakupnine, zazti eni zakupac je du0an da pla a tu zakupninu bez izmjene ugovora, a na osnovu obra una zakupodavca.

Prenos prava na zakup

Član 20

U slu aju smrti zazti enog zakupca, njegova prava i obaveze prelaze na lice iz doma instva koje je odre eno u ugovoru o zakupu stana, ukoliko ispunjava uslove za ostvarivanje prava na zakup, u skladu sa ovim zakonom.

Lice iz stava 1 ovog lana du0no je da u roku od 60 dana od dana nastale promjene, zatra0i zaklju enje ugovora o zakupu sa zakupodavcem.

Zakupodavac je du0an da sa licem iz stava 1 ovog lana zaklju i ugovor o zakupu stana na neodre eno vrijeme, sa pravima i obavezama zazti enog zakupca, ukoliko utvrdi da to lice ispunjava uslove za sticanje prava zazti enog zakupca, u skladu sa ovim zakonom.

Prestanak prava na zakup

Član 21

Nadle0ni organ lokalne uprave du0an je da donese rjezenje o prestanku prava na zakup ako:

- zazti eni zakupac, odnosno lice sa kojim 0ivi u zajedni kom doma instvu stekne pravo svojine, odnosno pravo zakupa na drugom stanu,
- ne pla a zakupninu u skladu sa ugovorom o zakupu,
- do e do krjenja ugovora o zakupu, i
- do e do promjena u imovinskom statusu zakupca (promjena visine prihoda i sl.).

Zazti eni zakupac je du0an da u roku od 30 dana od dana ispunjenja uslova iz stava 1 ovog lana vrati zakupodavcu stan koji je stekao na osnovu ugovora o zazti enom zakupu.

Stambena agencija

Član 22

Radi sprovo enja lokalne stambene politike, realizacije programa socijalnog stanovanja i upravljanja stanovima za socijalno stanovanje datim u zakup, kao i radi obavljanja drugih poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja, jedinice lokalne samouprave, odnosno vize jedinica lokalne samouprave mogu osnovati stambenu agenciju, odnosno obezbijediti vrzenje tih poslova na drugi na in.

Sredstva za rad

Član 23

Sredstva za osnivanje i rad stambene agencije jedinica lokalne samouprave obezbje uju se iz:

- 1) budžeta jedinice lokalne samouprave po osnovu prihoda od zakupa stanova iz programa stanovanja i zakupa stanova u državnoj svojini koje koristi jedinica lokalne samouprave,
- 2) donacija,
- 3) kreditnih sredstava, i
- 4) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Međusobna prava i obaveze jedinica lokalne samouprave u pogledu upravljanja, finansiranja i rada stambene agencije, ure uju se sporazumom jedinica lokalnih samouprava, osniva a stambene agencije.

Nadzor

Član 24

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrzi organ državne uprave nadležan za poslove stanovanja.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 25

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom listu Crne Gore.

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donozenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 t. ka 5 Ustava Crne Gore (Službeni list CG%broj 1/07) , kojim je propisano da se Zakonom, u skladu sa Ustavom, utvrđuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donozenje Zakona o socijalnom stanovanju predviđeno je Strategijom za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interna raseljenih lica u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na kamp Konik I i II%odnosno Akcionog plana za sprovođenje Strategije, koju je Vlada Crne Gore usvojila u julu 2011. godine. Cilj izrade ovog zakona je utvrđivanje zakonskog okvira za obezbjeđivanje adekvatnog standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa stanovizama zaradaju imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi pronalaženja smještaja u odgovarajućoj društvenoj i urbanoj sredini.

Imajući u vidu opredjeljenje Crne Gore za uključivanje u evropske integracije, potrebno je stvoriti uslove za primjenu normativa i standarda Evropske unije u oblasti stanovanja zato uslovjava uvođenje i primjenu koncepta nezadržljivog stanovanja. Evropska unija ne vodi jedinstvenu politiku socijalnog stanovanja, već tu politiku prepušta državama članicama, zato proizlazi iz primjene opzete prihvjeta enog principa subsidiarnosti stambenih politika, koji podrazumijeva da se stambeni problemi rješavaju tamo gdje nastaju, dakle na nivou lokalnih zajednica, a uz pomoć i manju ili veću finansijsku podršku države.

Veliki broj međunarodnih dokumenata tretiraju oblast stanovanja dajući državama smjernice pri definisanju stambene politike.

Evropska stambena povelja je dokument koji je usvojen od strane Evropskog parlamenta 2006. godine. Evropska stambena povelja je formirana sa osnovnim ciljem da se svim građanima Evropske unije obezbijedi pristojno stanovanje, uz isticanje doprinosa stambene politike u dijelu zapozljavanja na izgradnji, renoviranju i održavanju stanova. Evropska unija poveljom doprinosi uspostavljanju povoljnog i podsticajnog okvira za uspostavljanje nacionalnih stambenih politika u sferi stanovanja, a u skladu sa nacionalnim interesima. Evropska stambena povelja je 2007. godine upotpunjena dokumentom odluka Evropskog parlamenta o stanovanju i regionalnoj politici%kojim su definisana uputstva u domenu izrade nacionalnih stambenih programa. Osnovna ideja Odluke je da vlade država članica odrede opzeti stambene politike, a da lokalne vlasti oblikuju stambene programe prema sopstvenim potrebama. Konkretni rezultat usvajanja Evropske stambene povelje je to da od 2007. godine nove članice Evropske unije mogu koristiti strukturne fondove za obnovu socijalnih stanova i urbanu obnovu.

Carigradska deklaracija, kao dokument Ujedinjenih nacija sa konferencije održane u Istanbulu 1996. godine (poznata pod nazivom HABITAT II) je dala poseban akcenat pravu na stanovanje. Međunarodna konvencija ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u členu 11. stav 1. kaže: Države potpisnice ove konvencije priznaju sva prava na adekvatan životni standard pojedinca i njegove porodice, uključujući i pristojnu ishranu, oblastenje i stanovanje, kao i pristojan nivo poboljšanja uslova života. Države potpisnice će preduzeti odgovarajuće

korake kako bi obezbijedile realizaciju prethodno navedenih prava, priznavaju i suztinsku važnost meunarodne saradnje koja je bazirana na slobodnom izrađavanju volje%Evropska konvencija za zaztitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u članu 8. definize pravo poztovanja privatnosti i porodičnog života, a u sklopu toga i pravo na dom.

Revidovani ugovor o osnivanju Evropske unije (članom 31.) dopunski obavezuje zemlje potpisnice ugovora da obezbijede efikasno koriste prava na stanovanje preko: promovisanja pristojnog nivoa stanovanja; prevencije i smanjivanja besku nizvraženja sa tendencijom postepene eliminacije istog; usaglašavanjem cijena stanovanja sa ekonomskim mogućnostima stanovništva.

Povelja Evropske unije o osnovnim pravima iz 2000. godine, uvodi novi segment u oblasti prava stanovanja. U okviru zalaganja za suzbijanje siromaztva i isključenosti socijalno ugroženih grupa stanovnika, pominje se pitanje stanovanja u cilju o uvanju zdravlja i obezbjeđenja osnovnih životnih potreba ciljnih grupa. Ovo pitanje pokreće povezanje javne svijesti o problemu, kao i formiranje nacionalne politike i pristupa državnih institucija rješenju problema. Izmjenjena Evropska socijalna povelja iz 1996. godine u svom uvodnom dijelu kaže da svakog ima pravo na stanovanje%o dalje obavezuje zemlje potpisnice da je stanovanje pravo koje treba obezbijediti licima sa invaliditetom, starijim licima i porodicama u cilju ostvarivanja njihovih prava na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaztitu.

Zakonom o potvrđivanju izmijenjene Evropske socijalne politike, Crna Gora se obavezala na njeno poztovanje, sa izuzetkom nekih članova. Za politiku stanovanja su najznačajniji član 19 koji se odnosi na prava migranata i njihovih porodica na zaztitu i pomoći, član 30 - Pravo radnika na zaztitu od siromaztva i družvenog isključivanja i član 31 - Pravo na stambeni smještaj. Država Crna Gora nije ratifikovala ove članove.

Naime, socijalno stanovanje je oblik netrožnog stanovanja, i njegov koncept, politika i kriterijumi treba da budu definisani i uređeni na nivou države, a razrada i primjena ovih politika uređena na lokalnom nivou. Socijalno stanovanje je na in zadovoljenja stambenih potreba koji se ostvaruje uz različite oblike podrške od strane javnog i privatnog sektora i ima različite pojavnobne oblike, izvore finansiranja, finansijske olakšice, organizacione forme, vlasnički status i rečime koristi enja. Namijenjeno je građana domaćinstvima koji svoje stambene potrebe ne mogu da zadovolje na tržištu na pristojan na in, u skladu sa standardima stanovanja utvrđenim na nacionalnom nivou. Socijalno stanovanje posebno podrazumijeva: zadovoljavanje stambenih potreba osjetljivih/ranjivih družvenih grupa i siromasnih kategorija domaćinstava; podsticanje razvoja nerazvijenih područja stambenom ponudom i poboljšanjem uslova stanovanja stručnjaka i drugih nosilaca razvojnih programa u nerazvijenim područjima, i smanjenje ložnih uslova stanovanja u gradskim naseljima i povezanje ponude stanova sa nižim zakupninama u odnosu na tržišnu ponudu.

Socijalno stanovanje obuhvata različite kategorije, od stanovanja siromasnih građana do zirenja broja i vrsta ciljnih grupa, mogućnosti obuhvata građana domaćinstava koja ne mogu na tržištu da obezbijede pristojne uslove stanovanja.

Evropski koordinacioni komitet za socijalno stanovanje (CECODHAS) formulisao je da socijalno stanovanje ima ulogu da pomogne domaćinstvima koja sa stanovnicima zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi pronađenja smještaja u odgovarajućoj družvenoj i urbanoj sredini, i ovaj pristup pri definisanju se koristi u većini zemalja Evropske unije, pa i zemljama regiona.

Prema kriterijumima utvrđenim u skladu sa meunarodnim dokumentima, uslovi koji se utvrđuju za sve kategorije korisnika socijalnog stanovanja, a inkorporirani su u Nacrt zakona su: socijalna i imovinska karta domaćinstva, sa svim podacima o socio-ekonomskom statusu (uzrast i obrazovanje za sve članove domaćinstva, zaposlenost, izvori prihoda i visina prihoda za radno-sposobne članove domaćinstva, podaci o radno-nesposobnim i hronično bolesnim članovima domaćinstva, podaci o imovini domaćinstva na teritoriji Crne Gore, kao i u ostalim državama iz kojih potiču... stanovi, kuće, zemljište, poljoprivredne zgrade, poslovni prostor), uvid (evidencija) o prethodnom koristenu netrožnim kategorijama stanovanja, uključujući i korist enje stanarskog prava i otkup stana u družvenom vlasništvu, za sve članove domaćinstva.

Nedostatak finansijskih sredstava predstavlja jedan od osnovnih izazova za uspostavljanje održivog sistema socijalnog stanovanja. Zato je Nacrtom zakona usvojeno rješenje da će sistem socijalnog stanovanja zavisiti od posebnih programa, formulisanih od strane Vlade Crne Gore, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao ravnopravnih učesnika u formulisanju politike socijalnog stanovanja.

Imajući u vidu stanje u ovom sektoru, svjesni smo da su poslednje dvije dekade identificirale neke probleme stambenom sektoru, kako zbog negativnih ekonomskih kretanja i drastičnog snižavanja standarda, tako i zbog skoro potpune eliminacije potporne uloge državne, propadanja velikih družvenih preduzeća koja su imala ulogu glavnih investitora stambenih sektora u socijalističkom periodu, kao i priliva velikog broja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnu Goru. Zakon o stambenim odnosima iz 1990. godine otvorio je mogućnost privatizacije družvenog stambenog fonda sa namjerom da se njegovim otkupom stvori zamajac za izgradnju novih stanova. Načinlost, hiperinflacija iz istog perioda je anulirala vrijednost ovih sredstava. Povlačenje države iz sektora održavanja i upravljanja, kao i drastično smanjenje standarda stanovništva koje ne raspolaže dovoljnim finansijskim sredstvima za potrebe održavanja i unapred enja postojećeg stambenog fonda dovodi do njegovog kontinuiranog propadanja.

Namjera predлага da ovog pravnog akta je da se ovim zakonom uvaži, kao prvo, postojanje stanja, tj. da je oblast stanovanja u velikoj mjeri decentralizovana, odnosno da stambena izgradnja koja se podstiče sredstvima javnog sektora bude realizovana na lokalnom nivou.

Ideja Nacrta je da se ovim zakonom da mogu nastići i podsticaji za ulaganje kroz privatno javno partnerstvo, ne zanemarujući i učeće države, jedinica lokalne samouprave i naravno neprofitnog sektora, koji je u prethodnom periodu bio aktivno u razvijanju projekata u ovoj oblasti.

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 propisan je predmet uređivanja zakona, odnosno da se ovim zakonom uređuju uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja, korisnici, način obezbjeđenja i korizma sredstava i druga pitanja od značaja za socijalno stanovanje.

Članom 2 data je definicija socijalnog stanovanja, formulisana u skladu sa definicijom Evropskog koordinacionog komiteta za socijalno stanovanje, koja definize socijalno stanovanje kao stanovanje odgovarajućeg standarda koji se obezbjeđuje uz podršku države, odnosno jedinice lokalne samouprave, pojedincima ili domaćinstvima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne mogu da obezbijede stan po troškovnim uslovima. Stavom 2 definisani su osnovni standardi stanovanja, odnosno načina na kojima se zasniva ostvarivanje ovog prava.

Članom 3 propisan je osnovni uslov za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje, tj. da pravo na rješavanje stambenih potreba u skladu sa ovim zakonom imaju lica koja su bez stana, odnosno bez stana odgovarajućeg standarda i koja iz prihoda koje ostvaruju ne mogu da obezbijede stan po troškovnim uslovima. Stavom 2 i 3 precizirano je koja lica mogu ostvariti navedeno pravo.

Članom 4 predviđena je obaveza donozenja Nacionalnog programa socijalnog stanovanja. Program donosi Vlada CG jednom godišnjice, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove stanovanja i sadrži prioritete ciljne grupe kojima će se rješavati stambena potreba u skladu sa ovim zakonom, okvirne kriterijume za utvrđivanje reda prvenstva pri izboru korisnika programa, obim sredstava i kriterijume pod kojima se sredstva utvrđena programom mogu koristiti i uslove za odobravanje i varanje sredstava.

Članom 5 propisana je nadležnost organa državne uprave nadležnog za poslove stanovanja, i to: priprema modela finansiranja programa socijalnog stanovanja, izbor programa socijalnog stanovanja koji ispunjavaju uslove za finansiranje, kontrolu realizacije

programa sa stanovizta ostvarivanja ciljeva i zadataka razvoja socijalnog stanovanja i pruđanje stručne pomoći i tehničke podrzke u izradi i realizaciji programa socijalnog stanovanja.

Članom 6 propisana je obaveza jedinica lokalne za donozenje lokalnih programa socijalnog stanovanja koji moraju biti usklađeni sa Nacionalnim programom iz lana 4.

Članom 7 propisane su nadležnosti jedinica lokalne samouprave pri sprovođenju odnosno obezbjeđivanju uslova za razvoj socijalnog stanovanja.

Članom 8 definisani su opzti kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva korisnika socijalnog stanovanja i to: stambena situacija, visina prihoda i imovinsko stanje, dužina prebivalizta ili boravizta u kontinuitetu u mjestu rjezavanja stambene potrebe, broj lanova porodičnog doma instva, invalidnost i zdravstveno stanje. Stavovima 2 i 3 predviđena je obaveza izrade podzakonskih akata kojima će biti precizirani kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva, način i uslovi za rjezavanje stambenih potreba u okviru svakog posebnog programa socijalnog stanovanja, koja će donositi Vlada, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Članom 9 propisano je koja se lica smatraju lantom porodičnog doma instva, u skladu sa ovim zakonom.

Članom 10 propisani su načini rjezavanja stambenih potreba, odnosno data je mogućnost izbora nadležnim institucijama da opredijele načine na koji će rjezavati stambene potrebe korisnika socijalnog stanovanja.

Članom 11 propisani su izvori sredstava za obezbjeđivanje prava na socijalno stanovanje. Stavovima 2 i 3 propisana je obaveza donozenja podzakonskih akata koji će precizirati mjerila i kriterijume za koriziranje sredstava, u okviru svakog posebnog programa socijalnog stanovanja. Nadležnost za donozenje propisa je naravno definisana u odnosu na nadležnost za sprovođenje programa socijalnog stanovanja.

Članom 12 definisano je pravo na zakup, odnosno uveden institut zazeti enog zakupa. Propisano je da pravo na zakup stana za socijalno stanovanje može se i koristiti programu socijalnog stanovanja, na osnovu odluke organa lokalne uprave nadležnog za poslove stanovanja.

Članom 13 definisan je postupak ostvarivanja prava na zakup u skladu sa ovim zakonom. Propisano je da postupak ostvarivanja prava na zakup pokreće nadležni organ lokalne uprave, precizirane su nadležnosti ovog organa, da se postupak pokreće objavljinjem javnog poziva i propisan je sadržaj javnog poziva. Stavovima 5 i 6 propisana je da se postupak utvrđivanja reda prvenstva sprovodi u skladu sa propisom kojim će se definisati bliži kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva, način i uslove za rjezavanje stambenih potreba u okviru svakog posebnog programa socijalnog stanovanja, ije je donozenje propisano lantom 8 ovog zakona.

Članom 14 propisana je obaveza korisnika (kome je utvrđeno pravo na zakup stana) za sklapanje ugovora o zakupu, zatim, obaveza nadležnog organa lokalne uprave za potpisivanje ugovora o zakupu, da se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme, da ugovor obavezno sadrži podatke o osobama odnosno lanovaima porodičnog doma instva zazeti enog zakupca, kao i obavezu nadležnog organa lokalne uprave da vodi evidenciju sklopljenih ugovora po osnovu socijalnog stanovanja. Stavom 5 predviđena je subsidijska primjena Zakona o obligacionim odnosima u odnosu na odredbe ugovora o zakupu.

Članom 15 propisana je obavezna provjera ispunjenosti uslova za koriziranje stana po osnovu zazeti enog zakupa, imajući u vidu odredbu lana 14 da se ugovor sklapa na neodređeno vrijeme. Provjera se vrzi svake dvije godine.

Članom 16 propisana je zabrana otkupa, davanja u podzakup, nasleđivanja prava na zakup stanova koja su data u zazeti eni zakup. Stavovima 3 i 4 predviđeni su izuzeci od stava 1, odnosno mogućnost sticanja svojine na objektima i zemljištu koje je dato u zakup, u skladu sa zakonom.

Članom 17 propisano je ograničenje, odnosno najveća površina stambenog prostora koja se može dodjeliti u skladu sa ovim zakonom. Ukupna površina stambenog prostora ne može biti veća od 85 m² bez obzira na broj lanova porodičnog doma instva, što se smatra međunarodno usvojenim standardom socijalnog stanovanja.

Članom 18 propisana su mjerila za utvrivanje visine zakupnine, kao i obaveza nadležnog organa lokalne uprave za donozenje propisa kojim će se utvrditi visina zaztiene zakupnine.

Članom 19 propisano je obaveza zakupca da plaća iznos zakupnine bez izmjene ugovora ukoliko dođe do promjene propisa koji je utvrdio.

Članom 20 propisana je mogućnost prenosa prava na zaztiene zakup u slučaju smrti zakupca, na lica koja su sa njim oivjela u porodičnom domu instvu. Stavom 3 propisana je obaveza sklapanja novog ugovora sa licem koje ispunjava uslove člana 3 i koje je navedeno u ugovoru o zakupu sa predhodnikom kao član porodičnog doma instva. Priroda prava na socijalno stanovanje ne obuhvata samo lice-korisnika već doma instvo, odnosno lica koja oive sa korisnikom, imajući u vidu socijalni aspekt ovog prava - zbrinjavanje porodice, pa su njihova prava nerazdvojiva.

Članom 21 propisani su načini prestanka prava na zaztiene zakup, i to: kada zaztiene zakupac, odnosno lice sa kojim oivi u zajedničkom domu instvu stekne pravo svojine, odnosno pravo zakupa na drugom stanu, kada ne plaća zakupninu u skladu sa ugovorom o zakupu, ukoliko dođe do krzenja ugovora o zakupu ili dođe do promjena u imovinskog statusa zakupca (promjena visine prihoda i sl.). Stavom 2 predviđeno je da je zaztiene zakupac dužan da u roku od 30 dana od dana ispunjenja uslova vrati zakupodavcu stan koji je stekao na osnovu ugovora o zakupu.

Članom 22 propisana je mogućnost da jedinice lokalne samouprave, odnosno vijeće jedinica lokalne samouprave osnivaju stambene agencije, radi vrženja poslova iz oblasti socijalnog stanovanja, odnosno mogućnost obezbjeđenja vrženja tih poslova na drugi način.

Članom 23 propisan je način obezbjeđenja vrženja sredstava za osnivanje i rad stambene agencije jedinica lokalne samouprave, a stavom 2 predviđeno je da se međusobna prava i obaveze jedinica lokalne samouprave i rada stambene agencije uređuju sporazumom jedinica lokalne samouprave, osnivača stambene agencije.

Članom 24 propisano je da nadzor nad vrženjem ovog zakona vrzi organ državnih uprave nadležan za poslove stanovanja.

Članom 25 predviđen je rok za donozenje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona i iznosi 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članom 26 propisano je vrijeme stupanja na snagu ovog zakona.

IV USAGLAŠENOST ZAKONA SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Odredbe Nacrta zakona usaglašene su sa odgovarajućim propisima Evropske unije i potvrđenim međunarodnim konvencijama koje su relevantne za oblast koju tretira ovaj zakon.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.